



Республика Президентэ В.Штыров Чурапчыга сыррыта

# ТҮЯ ХАҢААЙЫСТЫБАТЫГАР ПРОГРАММА ЧЭРЧИТИНЭН МУННЬАХ

Сүрүн дахылааты СР Правительствоһын председателэ Айаал Степанов "Республика табаары онорон таһаарааччыларыгар уонна агропромышленнай комплекс тэрилтэлэригэр государственнай өйбүл" дээн темага отордо. Биллэрин курдук, 2002 сылтан тыа хаһаайыстыбатын экономикага тус сылламмыт программалаах ньыманан государственнай өйбүлү ылан олорор. Бу өйбүл көнө сылтан сыл көгсөн иһэр. Ол курдук, 2006-2009 ес. агропромышленнай комплекс дьаһалларыгар барыта 29,2 млрд солк көрүлүбүт. Бу сылларга республика бюджетиттэн тыа хаһаайыстыбатын салаатын үбүлээһин 4,4-тэн 5,5 млрд солк тиийэ үрдэбит. Государственной өйбүл күүһэ ордук производство үрдэһинигэр көһүннэ. Ол курдук, ити этиллибит болдоххо тыа хаһаайыстыбатын валовой бородуужуеуатын улусай үрдэһинэ 16,9 млрд солк тэҥэстэ. Айаал Иванович тыа хаһаайыстыбатыгар өгөһүдүр көмө туһунан кэҥиик, сийлиһи биһиһинэрдэ.

Иван энэр улуустарга тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыага приоритетнай хайысхалар густарынан этиинэн "Мэҥэ-Хаҥалас улууһа" МТ баһылыга Владимир Птицын кытынна. Мэҥэ-Хаҥалас улууһугар үүнэһини үүнэрэһэ технологической станциялар орууларын туһунан "Тумул" ТХПК председателэ Таисия Деслякина, "Чапыр" хааччылар кооператив үлэтин туһунан кооператив салайааччыта Саргылана Фихайлова, сүөһүнү уонна сылынны итининэн дьарыктанар Тааттатаары "Победа" кооператив үлэтин туһунан председателэ Михаил Петров, нэһиликтэр уонна улуус таһымыгар кооперативны сайыннары тыһунан "Чурапчы" ТХПК директора Андрей Ноговицын, Уус-Алдан улууһугар суруот аһын үүнэрэһитин сайыннары

Олунну 20 күнүгэр саҥа аһылыбыт "Айылыт" кинийгэр Президент Вячеслав Штыров тыа сирин социальной-экономической сайдытыгар целевой программаны олоххо килтэрини боһуруостарыгар улахан таһымнаах мунньагы салайан ыгытты. Мунньахха СР Правительствоһын председателэ Егор Борисов, бары министерстволар салайааччылары, солбуһааччылары, илин энэр улуустар баһылыктарытын хаһаайыстыбатын специалисттара, общественность кыттыһыны ылыылар.

туһунан "Суруот-таах" бааһынай хаһаайыстыба баһылыга Владимир Мордовской, нэһиликтэ тыа хаһаайыстыбатын үлэтин сайыннары тыһунан Амма улууһун Сатагай нэһилиэгин баһылыга Семен Давыдов кыттыһыны ылыылар. Тыа хаһаайыстыбатын сайдытыгар быһаччы үлэлэһэ сылдьар дьон чуолаан тэрилтэлэр үлэлэригэр-хамнастарыгар, сүрүн итэҥэстэригэр, инники суруктарыгар тохтоотулар.

Правительство председателэ Егор Борисов бойотин этиитигэр манньыктарга тохтоото: "Улуустарынан сылдан ыйытыыга, хоруйдарга түмүк көрдөрөрүккэ, дьон-сэргэ үтүс айгыр түпсүгүнү бэлэтиһилэр. Олор истэригэр тыа хаһаайыстыбата эмиз баар. Үчүгэй өттүгэр уларыһыы медицинскэй хааччыһыга, буруйу оторуу аччатыыга, дьэ ир-гэннэ материалнай балаһаһаннара тахсыбата дээн дьон-сэргэ бэлэтиир. Ону таһынан сир-майты, арыттылаһыт, сыанара уларыһыы боһуруостарыгар мөлтөөһүн баарын ыйаллар. Тыа сиригэр үлэ-хамнас сайдыыта сүрүнүнэн олохтоохтортон тутулукутаах. Калинин көмгэ дьон-сэргэ өттүттэн государство салэһинээһин, интимнай оруудун ордуруу түтэһирэ элбэтилер. Биһр сүрүн кыһалданан билиһинтэх специалисттар суохтара буолар. Ол эбэтэр специалисттар бааллар, онтон дьыт билиһинтээр арыһах. Хас



биһрдий специалист үлэтин көрдөрүүтэ хааччытылаах буоларыгар кыһаллыахтаах. Правительство кэбээкэ төттөрү кэлэрэ суох буолулааһа, көмөнү онороро туохха барыстаарый? Хайдах суолунан барыахха? Правительство производство бары көрүүһүн дьарыктанар бары эйгэни өйүүрү бигэ быһаарылыылаах. Тыа хаһаайыстыбата табаары онорор уонна эргинэр салаанан буолуохтаах. Күн бүгүн республикага тыа хаһаайыстыбатын өйүүр 65 хайысха баар. Олордон биһр саамай суолталаахтара тыа сирин үлэтин өйөөһүн буолар. Тыа сирин сайдар хайысхата тыа хаһаайыстыбатыгар сыгар. Ошон сүөһү ахсаанын аччатпака, кинилтэн ылар бородуужууһа дохуоту киллэрэр чаас буоларын таба ойдоон сыллаахтык үлэлэһэххэ наада.

Президент Вячеслав Штыров Чурапчыга буола турар мунньах олус суолталааһын, уратылаарын бэлэтиэтэ. Республика табаары онорон таһаарааччыларыгар уонна агропромышленнай комплекс тэрилтэлэригэр государственнай өйбүл программа Президент тус контуруолугар сылдьар программалартан биһрдэстэринэн буоларын тоһорлоото.

Мунньах кыттылаахтара сүрүн диктываты, тыл этиһирин истэн баран 2010 сылта тыа хаһаайыстыбатын государственнай өйөөһүн механизмдарыгар этиилэри, 2011 сылта дьэри республика аграрнай политика секторын инвестиционной политикага концепциятын бырайыагын итэҥэстэрин болромторо ылан туран, сөпсөһөрү быһаардылар. Тыа хаһаайыстыбатын министр игэр С.С.Охлопковка бу

дьылкулун тутар 15 күнүгэр дьэри Правительство көрүүтүгэр "СР тыа хаһаайыстыбатын табаары онорон таһаарааччыларыгар уонна агропромышленнай комплекс тэрилтэлэригэр 2010 сылта государственнай бюджет көрүлүүтүн быраабылаара" дээн СР Правительство-

тын Дьаһалын бырайыагын Правительство көрүүтүгэр киллэрэргэ, маны таһынан бу болдоххо дьэри "2010 сылта дьэри республика аграрнай секторын инвестиционной политикага Концепциятын туһунан" бырайыагы туһэрэргэ сорудах барылыһа.

Муниципальной тэриллилэр баһылыктара бу дьыл муус устар 1 күнүгэр, дьэри Тыа хаһаайыстыбатын министривотын кытта тыа хаһаайыстыбатын өйөөһүннэ ыгытылар дьаһаллары үбүлээһин туһунан Сөбүлэһингэ илин баттаһыы үлэтин ыгар-



га сорудахтаһылар. Кинилэр инвизитигэр маны таһынан бос айыл 1 күнүгэр дьэри улууска тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыага программаны онорон биһэргэһэр сыал-сорук туруорулуна.

Оксана ЖИРКОВА.

### Этии киллэрэбин

Ааспыт сылта дойдубар Кытаанахха "Кыһыкки" дээн сылгы кооперативын тэрийтэн, дэриһинтэһэн 2 көстөн оруукутаах "Иһэрдэх" дээн сиргэ саҥа сылгы базатын туттарбытым туһунан кэһэһэн туробун. Оһо саҥа дьыт баһылык, гараж, хотон уонна күрүө-хаһаа онорбуттут. Бу базара бьылгы кыһык 2 үлэһиниттэ сылгы аһага, сүөһү, сибининнэ көрөн быһыргыһыы чүмэһин сырдатынан олороллор. 17 тыһыыһа солкуобайга отук уот биһэрэ мотуорун аһыһаһыһыт сайынны быһа тутуута туһалаан баран тута эрэ мотуорун турар. Үлэллэрэ да эбитэ буоллар, кыс устата 30-ча тыһыыһага туруо эбит. Оһын "уох да мотуора, көрүүчөй" суох электрической уоту онорор тэрийи буларга баһарбытым ыраатта.

Н. А. Находкин интервью биһэригэ суруллубут. Кинилэр Саха сирин усулуобуйатыгар эһиттири ССЧ-1 (Солнечная система частного) дээн күн энергиятын комплексын таһан оторбуттут. Туттар дьон ити комплексы сөбүлээн "Сам себе Чубайс" дээн көрүдүүстүк уларытан ааттан соһуһуттар. Бу тэрий күн уотуттан 12 вольтаах энергияны онорорун итэ үһэһэ

куверга буолар кыһыкты оһыһыһынай оһыһуулары көрөр дьон буоллубут", - дэһэллэр эбит. Маньык ССЧ-1 арыһахтыы комплекс Үөһэ Дьаһыга, Уус-Алданга, Сунтаарга, уо д а улуустарга бааллар эбит. Оһон билиги, чурапчылар, бу боһуруоска хаалаары гыммыһыт. Оһ иһин этии киллэрэбин. "Сүүстэ истибиттээр биһрдэ көрбүт ордук дьыллэр. Оһон биһрдийтээн экирэтиспэһэ улуу-

# КҮН УОТУТТАН, ТИМИР ОҢОХ ТУРБАТЫТТАН

Дьонно-сэргэ туһалаах буолуо дии санаабыһын куруук кэһси, суруйа сылдьар үтэһинтэ бу боһуруоска 3 суолу билбиһин, захпыһын суруйарга ылытым.

**1. Инвентор.** Бу 3 см курдук халыһаах, кыра кинигэ сага кэһкөйдөх, кинилни сыайбат ыһааһыннаах электросенертилы 12 вольтан 220-гэ дьэри улааһынаар олус туһалаах тэрийт. Ону быһырыһын сайын Чурапчыга "Катюша" маһаһыһан 2500 солк атыһаһан таһааран тутуубуттут. Ол мотуорбут алдыһан баһытыгар тийдэриит эрэ массыһа, реактор аккумуляторыгар ол инвенторытын холбоотубут дьэһи тутууларбыт андыарыһа тыа тьһаллэр. Маньык тэһиллэх кини үрөх баһыгар, тыа-хоһуга, ханна баһаран техникаман тийдэһи инвенторын аккумуляторга холото даһаны көһүл уоттанар, микрофотуһанар, телевизоры да көрөр кыахна туһэрэ олус үчүгэй буолуо эбит.

руйбуттарынан ааһан эмиз бэркэ итэриһиргэһитим. Оһо этиллэриһин, тимир оһох турбатыгар кыра дьаһык курдук тэрийи сыһыаран аккумуляторы итгэрэллэр, электроуоту ыһаллар эбит. Хомойуох иһин, ханна онһоһулар, сыаната эһин ыһыһыһытаах. Биһр тыһынан, эмиз олус туһалаах тэрийт буолуон сөп эбит. Тимир оторһон оттуллар булчут үүтэһигэр, сылгыһыт дьэһитигэр оһоххо укпур хардаһаһын итгэриһин таһынан таарыччы дьэһин сырдатар, телевизоры көрдөрөр буоллаһаа туох куһағана кэһэй?

**3. Күн уотуттан энергия.** Бу өрдөөһүттэн биллэр ньыма. Аан дойдута туттуллубута ыраатта. Арай Саха сиригэр киниттэх тэһийэ илик. Ол эрэри муус хамсыах курдук булчут. Бу күн энергиятын туһаныы туһунан "Кыһа" хаһыат 2010 с. 28. 01 күнүгөһ нүмэригэр "Күн уота алааска түүһирэ тыһыа" дээн бэртэһэй ыһтаһыта тахсыһытын олус биһирээһаахтык Оһо "Агентство новых технологий Севера" дээн саҥа тэрийтэ наукай салайааччыта, наука кандидата

ахтыһыт инвентарыһан 220 вольтка ку-булутан сырдыһыһыла, радио истэргэ, телевизор көрөргө туһаналлар эбит. Биһр көрүүчөйгө, саһпаас чааска, улахан көрүүтэ-иститтэ да наадыһыт, уонунан сылта барар бу тэрий тыа сиригэр олус туһалаах буолуо дии санааһым. Кыһыһнары, сылы эргиччи үлэһир кыахтаах дьэһиттэр. Батарейтын эһтэххэ кыһыт өссө улааһыһарыаахха сөп үһү. Букаһы кыра кыамталаары эмиз оторуохха сөп эбит. Биһр сылгы базатыгар сөп буолар ССЧ-1, быһа холуһан, 36000 солкуобайга туруон сөп дьэһиттэр. Биһр "Минскэй" матэһыһыкы сыанатыһтан өссө чэһчэһи буолуу.

Маньык тэрийлэри Мэҥэ-Хаҥалас баһылыга В. И. Птицын, депутаттара В. Р. Кыһыһ өйөөһөр хас да хаһаайыстыба күн уота кыһрибит, олус биһирэһиттэр. Биһр "Вочуо" дээн өрүс уһуор баар сылгы базатыгар Дьокуускай уотун көрө-көрө чүмэһиннэ оторбут сылгыһыттарга "Сам себе Чубайс" киллэрбитэриһи олус аһыһыһаллар уонна "Вен-

стан дьонно (делегация) ыһтан ол агентствойы булан, Мэҥэ сылдьан көрөн-истэн, кэһсэһэн киллэриһ дээн этиһилэхпин. Ол кэһнэ бу ССЧ-1 комплекстары улууспутугар күүүкэ киллэриһиһ дээн ыһыһарыһ. Оһон маньык тэрийлэрэ наадыһааччы арыһага суоһа чахчы. Ама ким үрөх баһыгар сылгы базатыгар, хара тыһага булчут үүтэһигэр, алааска таһсан сайыһыктыгар, отордуурга, оттуур-маһтыһир сиргэ, сөһ даһаны лаһырдарыгар тыһаһа-ууһа суох, уһуһуохха-көрүүчөйгө төрүт, көрүүтэ-иститтэ сөһчө наадыһыт, сыаната да улаһыр уоту биһэр тэрийтэ наадыһыт буолуой? Оһон бу "Сам себе Чубайс" интэриһиргэһиттэр, ыһан баһылаахтар санааһыһын тийдэриһ. Суруйбутум курдук, биһрдийтээн буолбаһа, улуспут салалтата өйөөһ, баран көрөн-истэн, бааннартан кредит даһыһыһан, бу тэрийлэри улууспутугар хото киллэриһ дээн өссө тоһул баһыһи тийдэһин.

И. ПОНОМАРЕВ.



Гавриил Дмитриевич Ефимов кэскилдээх айымньылаах үлэ-тосом 50 сааһыгар үлүүс Бочуоттаах гражданин аатын ылыыга, Чурапчы улууһун 20-с үйэтигэр 100 чулуу кыһиты ахсааныгар киирбитэ. Кинини аьастара-доҕотторо, үлэ-иниэхэтэра, дьонно-сэргэтэ таптыан оҕо эрдэрүсүэрү илгынан Араттаа дьин ааттыаллары.

Аймахтыы Дьэкиммэпгэр сэрии иннинэ Арыылаах алааһынан, Сулдатчы төлөөнун мал-дьон буолан ньыргийэн олорубуттара. Уоттаах сэрии, сүт-кураан айталлаах ологу ыстыта. Араспаанньа сүгээччи 5 бырааттыы Дьэкиммэпгэр - Николай, Алексей, Константин, Михаил, Гавриил сэриигэ барбыттара. Николайдаах Константин сэрии төлөөнугар охтубуттара, үс атын уол инбалитт буолан эргиллибиттэрэ. Адалара, 70-тан тахсыбыт Кенэ ориньор уонна мин, кини алталаах сиэнэ, Кэбээингэ көһүүтү барбылыыт.

Эдркээт бөйөүлөөх 24 саастаах Гавриил сэриигэ түһүтэр бастаанынан "Кыһыл сулус" уордьяннаах кэлиитин Чурапчы кулуубутгар бөйөтүн "Көрсүһүү" дьин ырыатын сымнаттан ылыы, уруйдуу-айхалдыы көрсүбүттэрэ. Лэппийиллээх баттахтаах, сырдыгынан сыдаайбыт сирээйдээх, лаһыгырааччы Аратаалы күлөр убайым, кырдык даҕаны, дьон-сэргэ үгүэ сэнээрриитин ылар чарьыкхай мессүөнөөкүгэ, элбэҕи эрэмнэрэр, барыны кылайар-хотор күрүннээҕэ. Ол күмгэ Саха сирин хаһыаттарыгар, сурунаалларыгар "Орденоносец Г.Ефимов" дьин элбөх ыстатыыаларга бэлэтиг суруллары. Гавриил Дмитриевич сэриигэ тэннин иһэн бөйөтүн тиһигэ быстыбатах, кийи түүр энергетикалаах

Убайым Араттаа аан бастааһынан Чурапчы 41 көлхөһүн хоту көһөрүү ыар содулланын арыыбыт, оно буруйдаахтары сарадаабыт, ол көһөрүү туһунан уураах көтүрүллэрин туруорсубут кинини буолар.

Агардас оскуола директорунан 20-с үлэтигэр Кэлин сааһыгар баран Дьокуускайга дьиз ылан, бастаан Речевой оскуолаҕа, онтон киномеханиктар училищеларын директорунан үлэлээн баран, Ойуунускай аатынан музей содруһунан үлэли олорон Эрлик Эристини аатынан совхозка рабочком председателинэн тылланан тахсан үлэлэбита. Ити сылларта совхоз сөүмэр ситиһингэ тиийбитэ, ССРС үрдүнэн куоталаһы кыайыылааҕа буолан, ССКП КК, ВЦСПС, ЫВСЛКС Кыһыл Знамяларын - барыларын ылары ситиспитэ. Ол үлэтин сыйдан Эрлик Эристини музейын төрийигэ үлэлэспитэ. Кини суруйсуутунан ССРС 12 куораттарынан араас омук суруйааччылаа бөйөлөрүн кинигаларын ыһыллытара.

Олоҕун устата ахсаабакка үтүс үгүэ дьон туһунан бөһөөксө

сырдаһыта. Н.Д.Субуруускай, Э.Эристини, Н.Л.Мещеряков, Р.Х.Крошпалкин, Г.Д.Протодьяконов, Д.П.Коржин тустарынан элбөх ахсааннаах ыстатыыалары суруйбута, Чурапчы элбөх чулуу дьонун сырдаһыта. Олоҕун тиһэх сыһыгар 35 сыл устата, очкулорго райком секретара Д.Д.Дьячковакайтын, билдирилээх артиллерист Г.Д.Протодьяконовка Советской Союз Геройун аатын илгэрэр туһунан туруулаһыылаах туруорсууга олоххо киириитин оҕолорун быраһылыыгар бөлүстөтөр чөһөкү тиксипитэ.

Убайым элбөх доҕордоһо Олор истэривэр нууоча суруйааччылара И.Падерин, Б.Лукин, И.Клиорина бааллары. Ираида Клиорина "Хотугу сулус" сурунаалта, "Кыһыл" хаһыакаа убайым эрчимин бүтүү алектростанция бызэр энергиялар холубута омунааһыан буолбатах, бизр этинин кинини олус таба уобарастаан сыаналааһын дии саньыбын.

Олоҕун тиһэх сылларыгар убайым инбалиттэр обществоларын республикатааҕы салаатын председателинэн быһбардаах үлэҕэ 80 сааһыгар 4 хоңку тиийбөөккө, өлүүр дьэри үлэлэбита. 78 сааһыгар "Доҕордоһуу" орденниан наараадаламмыта, кини чарьыкхай олоҕун оҕоһой ситиһингизин буолар.

**Николай ЕФИМОВ,**  
**РФ үрдүк үөрөһүн бочуоттаах үлэтигэ.**

**КӨЛҮӨНЭТИН ЧАҔЫЛХАЙ БЭРЭСТЭБИИТЭЛЭ**

Кэлин туһунан олус элбэҕи төһө баҕарар уһундук көпсөһөх ахтылааха, суруйуооха сөп. Бары убаастылар кини бичит төрөөбүт күнүн мин кини туһунан тугу билэрбин бэрт киһистээк уонна бөрөстуйбүк, тугу да эһиэхэ, аһары хаһыабакка төһөнү айдуурбүттэн суруйуом.

Хаһан ылыыта, устан түспүт ырыа онгоһубута. Кэлин биллээх, кэни 1999 с. алуоһун бизр сыл ювөөгэ "Мин дьон, дойдуну, ологу таптылыбын" дьин хоһоонун хомурун, устара тахсыбыта. Оно 12 сааһыттан 79 сааһыгар дьэри көрөөк көмүртэ суруйбүт 52 хоһоонун, 84 тылбааһын тиэпит.

Гавриил Дмитриевич холсута, үгүэ сыһыана, оҕолорутар таптата кыайдыра. Аны дьизини соһорү-соһорү көһүү, санатан олохсуйуу - бу барыта бизрэмэни, үлэни, тэрэһини, тулууру эрийэр, ону барытын хаһаайыа уонна хаһаайыт өйдөөһөн быһааран эрдэхтэрэ.

Өлөр бары улаатан, үрөхтэни, нуруот хаһаайыстыбатын араас салааларыгар таһаарылаахтык үлэли сылдылар. Бары дьизлээхтэр-уоттаахтар, оҕолордохтор, онн Гавриил Дмитриевич сизиннэрэ, хос сизиннэр элбөхтэр.

даҕаны Арай күн сиривэр суох буолбутун кэнигэ сэриигэ, олоххо, үлэҕэ ситиһиллэрэ улаханчык сыаналаммылларын көрөн астыарым. Чурапчы улууһун Бочуоттаах гражданин, Г.Д.Ефимов аатынан уулусса хаһаайына, "Кыһыл сулус", "Доҕордоһуу", "Ага дойдугу улуу сэриигэ" 2-с степеннөөх орденар кавалердара, элбөх ахсааннаах мэтээлэр, бочуоттаах ааттар, араас көмүр ааҕан сититт элбөх бочуотунай грамоталара, дипломнара, Махтал сурустара кэни личност, үлэниг быһыытын чулуутун туоһулууллар.

Гавриил Дмитриевич Ефимов тапталлаах күрүбэһини, Союз, Россия нуруотун үөрөһөрүгү туйгуна, бочуоттаах пионерка, үлэ, тыыл ветерана, Ийэ орденн, үлэ ветеранын мэтээлин кавалердара Февронья Ивановналыан 58 сыл күн сиривэр олорон аастылар.

Россия Журналистарын соһуһун чилиэнэ, поэтесса Мария Сидорова 2002 сыл олуһун 22 күнүгэр "Якутия" хаһыакаа: "Февронья Ивановна во всем была под стать супругу. Природа щедро одарила их обеих бесконечно доброй душой и чутким сердцем. Они всегда знали когда, кому, в какой момент прийти на помощь и тактично, почти незаметно, оказать моральную или материальную помощь."

Сейчас время новое, общество другое, перспективы на будущее неслышны еще, но в любом обществе должна сохраниться, в какой-то степени, преемственность поколений.

Гавриил Дмитриевич являлся ярким представителем поколения людей советского периода в Якутии, - дьин суруйбута Ефимовтар тустарынан чаччы ох тыллар.

Бу үтүөкэн кийи туһунан суруйуубун саха саарына, Чурапчы дьонно бары кийи тутта ааттыыр кийи бичит А.П.Илларинов тылланынан түмүктөөхлүн баҕарыыт: "Сага көм, сага өйдөбүллэр уустук быһыыга-майгыга олохсуйа сатыыллар. Олөрүэри орто дойдуну үгүө өйдөбүл бизр: көңүл, тэг быраан, батталтан боскодоһуу, иннигэ сайдыы. Ол туһугар олохторун, дьаһалларын анаабыт көлүүнэ дьон бичиги өйбүтүгэр-саньабытыгар чистээс-бөһөөккө, махталга сыйдыыларытара".

Ол көлүүнэ бизр чарьыкхай бөрөстөбүитэ - Гавриил Дмитриевич Ефимов. Киниэхэ ис сүрөхтүгүтүн дьирин махталлытын аһаһыт.

**Г.СИЛАТОНОВ**  
**Россия Журналистарын соһуһун чилиэнэ.**

БИЛЭРИЙЛЭР

Убаастабыллах Чурагчы тугуун олохтоогчир! Чурагчы нэбиэлгэр "ЯРКО" республикатаады кредитий-потребительской кооператив филиала сага аһыл...

Продаю ВАЗ-2107 2005 г. в. за 80 тыс. руб. Летние, зимние шины, торг при осмотре. Тел: 8984-100-41-69.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на обязательное страхование автогражданской ответственности

- 1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Полное наименование заказчика/организатора торгов
2.1. Администрация МО "Чурагчинский улус (район)"
2.2. Место нахождения/Почтовый адрес: 678670, Республика Саха (Якутия), с. Чурагча, ул. Ленина, 41, кабинет 32, тел. 8 (411-51) 44-082 факс 41-601 e-mail: churesc@ykt.ru

3. Предмет конкурса: обязательное страхование автогражданской ответственности
4. Срок, место и порядок предоставления документации открытого конкурса: Официальный сайт, электронная документация об открытом конкурсе: http://goxa.kuyakutia.ru

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 25 996,4 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто шесть) российских рублей 40 коп. (в т.ч. все налоги, сборы и прочие обязательные платежи)

6. Место, дата, время и порядок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Заявки подаются в письменной форме и запечатанных конвертах в соответствии с Конкурсной документацией, федеральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005...

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов производится в 10 ч. 00 мин. местного времени 29 марта 2010 года по адресу: 678670, РС (Я), с. Чурагча, ул. Ленина, 41, 1-й этаж зал, II этаж.

8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок будет производиться не позднее 07 апреля 2010 г. по вышеуказанному адресу.

9. Контактное лицо по приему заявок и справок: с Чурагчи Чурагчинского улуса РС(Я), ул. Ленина, 41, каб.32, Собоян Вячеслав Александрович тел. 8(411-51)-44-082.

10. Прозрачность, предоставляемая осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям: уполномоченной системой и (или) организацией извещения: не установлен.

Избирательная комиссия муниципального образования "Хаяксытский наслег" Чурагчинского улуса РС(Я)

РЕШЕНИЕ

№ 19 от 12 февраля 2010 г.

О формировании учётной избирательной комиссии На основании Закона РС(Я) статьи 20 "О порядке формирования и полномочиях участковой избирательной комиссии" формируются комиссия в составе:

- 1. Собоян Николай Николаевич
2. Кузьмина Светлана Афанасьевна
3. Тургулбеков Альберт Медербекович
4. Фидьлянов Анятчилов Николайевич
5. Алексеева Людмила Петровна
6. Елисеева Екатерина Ильинична
7. Фидетшица Жанна Дмитриевна

П.Д.МАКСИМОВА, председатель ИКМО "Хаяксытский наслег", П.И.ВАСИЛЬЕВА, секретарь ИКМО "Хаяксытский наслег".

Приложение № 1 к решению ИКМО №19 от 12 февраля 2010 г.

№/ФИО/Год рождения/Образование/Место работы, должность/Ком.подписи/Стаж на УИК

- 1. Собоян Николай Николаевич/18.08.1953/Среднее-специальное, ЯИТ, 1989/Торговое предприятие "Хайахсыт", директор/Стаж имеет.
2. Кузьмина Светлана Афанасьевна/16.08.1976/Высшее, МГОПУ, 2000/Хаяксытская СОИШ, педагог/Стаж имеет.
3. Тургулбеков Альберт Медербекович/16.08.1978/Среднее/Договорник администрации "Хаяксытский наслег", командир ДПО/Стаж имеет.
4. Фидьлянов Анятчилов Николайевич/25.07.1981/Высшее, ЯГУ, 2004/Хаяксытская СОИШ, учитель ОБЖ/Стаж имеет.
5. Алексеева Людмила Петровна/08.11.1982/Среднее-специальное, ЯМУ, 1985/Администрация МО "Хаяксытский наслег", специалист/Администрация МО "Хаяксытский наслег"/Стаж имеет.
6. Елисеева Екатерина Ильинична/03.07.1963/Среднее/Крестьянское хозяйство "Урек", член/Стаж имеет.
7. Фидетшица Жанна Дмитриевна/23.04.1984/Среднее-специальное, ВПК, 2004/Хаяксытский детский сад, воспитатель/Стаж имеет.



8 Марта
Сделай подарок любимым!

КПКГ «ЯРКО»
Дом, кинотеатр, куртка, браслет, цифр. фотоаппарат, ружье, часы, телефон, ноутбук
экспресс-ЗАЙМЫ: от 5000 руб. Без поручителей и залога ювелирных изделий.
срочные ВКЛАДЫ: с доходностью до 33% годовых. Сумма вкладов от 10 000 руб.

с. Чурагча, ул. Ленина 35, каб. 2, тел./факс: (41151) 4-40-86

Чаапар иһаатыһаат олохтоогор ФИЛИППОВ Егор Евгеньевич ыһаркын ыһарыттан олохтон туораабыллынан биһэргэ төрөөбүттэригэр, ордурутар дьиэни кутуруйдуулаһыт тиһэригэр.

Диккусукайга олорор аһылдаһыт, обонит, педагогический үлэ, тыһыл ветеран.
МАРКОВА Татьяна Афанасьевна
быһа Марфа Афанасьевна кыһа, кутуура, өстөһөр, аймахтара.

Избирательная комиссия муниципального образования "Кытайахский наслег" Чурагчинского улуса РС(Я)

РЕШЕНИЕ

№ 13 от 12 февраля 2010 г.

О формировании учетных избирательных комиссий по выбору главы и депутатов представительного органа Избирательная комиссия муниципального образования "Кытайахский наслег"

В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Закона РС(Я) "О муниципальных выборах в республике Саха (Якутия)" и на основании личного голосования избирательная комиссия муниципального образования "Кытайахский наслег" решает:

- 1. Сформировать учетные избирательные комиссии в следующем составе:
Учетная избирательная комиссия №10:
- Захарова Зоя Николаевна, 19 июля 1953 г.р., среднее специальное образование, знающая английский язык, в составе УИК предложена работницами администрации села.
- Нюка Людмила Гаврильевна, 9 октября 1990 г.р., среднее специальное образование, безработная, опыт работы в избирательных комиссиях не имеет, в составе УИК предложена работницей администрации школы.
- Собоян Алексей Петрович, 14 февраля 1989 г.р., среднее специальное образование, специалист по сельскому хозяйству МО "Кытайахский наслег", опыт работы в избирательных комиссиях не имеет, в составе УИК предложена работницей крестьянского хозяйства наслег.
- Парфенова Сусанна Гаврильевна, 13 декабря 1955 г.р., среднее специальное образование, воспитатель МДОУ "Ньуругуйана", опыт работы в избирательных комиссиях-3 года, в составе УИК предложена работницами МДОУ "Ньуругуйана".
- Маженина Римма Васильевна, 21 марта 1964 г.р., среднее специальное образование, медсестра Кытайахской участковой больницы, опыт работы в избирательных комиссиях-3 года, в составе УИК предложена работницей участковой больницы.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

А.ДЬЯКОНОВА, Председатель ИКМО "Кытайахский наслег".

Избирательная комиссия муниципального образования "Кытайахский наслег" Чурагчинского улуса РС(Я)

ИНФОРМАЦИЯ

На основании п.2 ст.63, п.1 ст.65 Закона РС(Я) "О муниципальных выборах в республике Саха (Якутия)" по согласованию с учетной избирательной комиссией муниципального образования "Кытайахский наслег" информируем:

- 1. На выборы главы муниципального образования и представительного органа муниципального образования в период голосования с 8 до 20 часов по местному времени.
2. Периоды для голосования определять здание Центра досуга "Туһулу" МО "Кытайахский наслег".
3. Досрочное голосование начинается с 26 февраля 2010 г. по 9 марта 2010 г. Проводит ИК МО "Кытайахский наслег" в здании администрации МО "Кытайахский наслег" по адресу: с. Кытайах, ул. Октябрьская, 9. Время досрочного голосования с 9 часов до 17 часов по местному времени.
4. Досрочное голосование с 10 марта 2010 г. по 13 марта 2010 г. проводит УИК, в здании администрации МО "Кытайахский наслег" по адресу: с. Кытайах, ул. Октябрьская, 9. Время с 9 часов до 17 часов по местному времени.

А.ДЬЯКОНОВА, Председатель ИК МО "Кытайахский наслег".

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ. Редактор-директоры копирайтеры: культура, биорап, доруобуйа хартыстабыллыг отдала - О.В. ЖИРКОВА. Эпикритик секретарь, литературной сотрудник, сурук отдала - Н.Н. ПУХОВА. Экономика, спорт, тииа хаһаайыстыбатын отдала - А.М. СЛЕПЦОВ. Уэрэхтээһин, ово аймах, иччат отдала - А.Г. КУЗЬМИНА. Верстальщик - Э.И. ХОМУС. Корректор - В.Н. ПЕТРОВА. Баччытчычи - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Түрийэн таһаарааччылар: СР Правительствата, Чурагчы улууһун "Сага олох" редакция-издательской холбоһук государственной учреждени. Моассабай информация средстволорун туһунан РФ Сокуонунан тутуһууну хантыруулуур уонна регистрациалыр РФ баччыкка СР региональной управленигитгар 2003 с. бас маны 20 кунутар регистрациаллынт нумара - ПИ №19-0423.
ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурагчы сыл, Карл Маркс ул., 26 "а". Телефоннарыт: редактор - 41-332, айдьлар - 41-265, 41-358, E-mail: sanaoloh@mail.ru
Баччыкка саакаа: № 19 (10106) Тираж 2510. Хаһыат сымата: 10 солк.

Сага олох
Автор сурутар эппитэр саага редакция позициялар илдьэн сап түһүөр буолбатах. Суруута мыйылар чакылыр ырдьыккаастарыгар эппитөөһүн автор тус бэйэти аһар.